



Peu ya mehlolo

Sepedi

kgato

5

Vutivi Tracy Shirinda



**Peu ya mehlolo
Sepedi
kgato 5**

ISBN: 978-1-77981-210-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongwadi: Vutivi Tracy Shirinda

Mofetoledi: Vivienne Legodi

Moswantšhi: Shameema Dharsey

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023




Peu ya mehlolo



Vutivi Tracy Shirinda

Thabang o be a thabile kudu.

O sepela le mmagwe go yo etela Malome wa gagwe polaseng. Malome o na le polasa ya sonopolomo.



Mafelelong ba goroga polaseng.


Thabang o be a kgona go bona mebotso le melala a le kgole. O be a bile a bona ntlo ya polase le tlhaka ya yona.

Se se mo thabišitšego le go feta, ke go bona bobotse bja tšhemo yeo e bego e tletše ka disonopolomo tše diserolwana.



Disopolomo di ile tša dira gore Thabang a ikwe a thabile.


O ile a nagana gore a kgopele Malome wa gagwe go mo ruta go di bjala.



Malome wa Thabang o ile a mo laetša dipeu tse ditshehla le bošweu.

“Disonopolomo tše di telele di gola go tšwa go dipeu tše dinnyane ka mokgwa wo?” Gwa botšiša Thabang ka makalo.

“Ee,” gwa realo Malome. Ke mohlolo wa dipeu. Mohlare wo mogolo o thomile e le peu ye nnyane.



Malome a laetša Thabang ka moo a swanetšego go lokiša mobu pele a bjala dipeu. O ile a tloša mabjang le maswika. Ge a fetša a lema mobu.

Mafelelong, Malome a dira melete mo mobung. A lokela peu ka e tee ka e tee ka moleteng wo mongwe le wo mongwe.





Malome a bontšha Thabang gore dipeu di nošetšwa bjang.

“O nyaka fela meetse a manyane. Dipeu di swanetše go nošetšwa letšatši ka letšatši. Ge re fetša re emela letšatši, mobu le meetse go mediša dipeu, gore di thome go gola,” gwa realo malome.


Malome o ile a fa Thabang dipeu tša
disonopolomo go ya le tšona gae.



“Ke a leboga, malome. Ke fela pelo ya go
bjala dipeu tša ka ge ke fihla gae!” Gwa realo
Thabang.



Thabang o ile a bea dipeu tša gagwe tša disonopolomo di bolokegile ge ba le leetong la go boela morago toropong.





Ge Thabang a fihla gae a dira seo malome a mo laeditšego sona.

A lema mobu le go bea peu ka e tee ka e tee ka gare ga molete wa yona. A nošetša dipeu ka mehla.

Letšatši le hlabile, gomme ka morago ga beke tše pedi, mahlogedi a matalana a thoma go bonala mo mobung. Dipeu tša disonopolomo tša thoma go gola.



Ka morago matšoba a masorolwana a bulega. Thabang a ikwa a le motlotlo

Mmagwe le yena a ba motlotlo ka yena. A tšea senepe go romela malome.

Molaetša wa re ‘Thabang molemi wa disonopolomo!’





Ulwazi Lwethu

Readers

Kgato 1

- Namune a Nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala metomo
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaitai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša Tšhivenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Folaga ya Venda
- Leseka la gauta
- Sebakadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmtla wa mahlajana

Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletša
- Mosetsana wa mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela
- UNomadlakadlaka onesibindi!
- Inkinga engadini kagogo
- Isicathulo esihle
- Iphupho likaSiviwe

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofolo

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofolo
- Mehlaro ya Afrika Borwa
- Toro ya Dimpho

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweeditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

